

# Beogradskie Novine

Br. 150.

BEOGRAD, četvrtak 6. juna 1918.

Izlaze: dnevno u Jutro, ponedjeljkom poslije pođne.

Pojedini brojevi:

U Beograd i u krajima započedanju od 1. kr. ceta po cijeni od . . . 10 helleri  
U Beograd i u krajima započedanju od 2. kr. ceta za bojnu i otparav počinje od 12 helleri  
U monarhiji . . . . .  
U vojskama . . . . .  
U inozemstvu . . . . .

Mjeseca preplata:  
U Beograd i u krajima započedanju od 1. kr. ceta za bojnu i otparav počinje od 2. kr. ceta . . . . . 250  
U Beograd i u krajima započedanju od 2. kr. ceta za vojsku . . . . . 250  
U monarhiji . . . . . 250  
U vojskama . . . . . 250  
U inozemstvu . . . . . 250

Oglaši po cijeniku.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.  
Uprava i primanje preplate Toplišin venac broj 21. Telefon broj 25.  
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 245.

Godina IV.

## RATNI IZVJESTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 5. juna.

Osim artiljerijske djelatnosti nije bilo značajnije borbene djelatnosti.

Načelnik glavnog stožera.

## Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 5. juna.

Zapadno bojište:

Vojna grupa bavarskog prijestolonasljednika Ruprechta: Uspješnim prodiranjem u Flandrij zadobili smo izvještan broj zarobljenika.

Na cijelom frontu je trajala živahnja izvrdnička djetinost. Artillerijska borba bila je s vremena na vrijeme živahnja.

Vojna grupa njemačkog prijestolonasljednika: Prokrjujući naše uspjehe na južnoj obali Aisne potisli smo neprijatelja do Anbleny-Cutry-a i osvojili smo njegove položaje sjeverno Dommersa. Bilo je mjesne borbene djelatnosti obostrano rjeke Ourcq. Inače je stanje nepromijenjeno.

Poručnik Löwenhardt izvojevao je svoju 26. vazdušnu pobjedu.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

## Izvještaj turskog vojnog vodstva.

Kb. Carigrad, 4. juna.

Palestinski front:

Na obali pojaćala se obostrana artillerijska vatra do velike žestine. U blizini druma Jerusalim — Nablus izazvalo su naša izvidnicu noću jaku paljbu neprijateljskih topova i mačinskih pušaka. Naša artillerija uzeala je pod nišan protivničkoga kretanja kod mostobrana na Jordanu. Naše letilice su uspješno napale bombama neprijateljsku konjicu u dolini Jordana.

Kavkaski front:

Jedna naša hidroplanska eskadra bombardovala je radiografsku stanicu i barake na ostrvu Mavro. Opažen je dobar uspjeh. Naše letilice vratile su se neoštećene.

Sjeverna Afrika:

Ulaskom Italije u svjetski rat počele su naše hrabre trupe, poslate u provinciju Tripolis, da u borbama, punim požrtvovanja, upućene na nezgodnu vezu sa domovinom, postepeno po-

## Clémenceau držao govor u francuskom parlamentu o položaju. — Strah u Londonu. — Preokret u belgijskoj politici.

tiskuju Talijane prema oba. Danas se Talijani nalaze samo još na nekim manjim tačkama na obali, gdje se nalaze uklješteni vatom naših baterija s jedne i njemačkih podmornica s druge strane. Svaki njihov pokušaj za popravljanje položaja osuđen je. Pri njihovom posljednjem ispadu iz Sua re-dohvatili smo ih s boka. U našim rukama je ostalo mnogo zarobljenika, mnogobrojno oružje, konji i ratni materijal. I drugi manji sukobi svršili su se povoljno po nas.

### Od Gambette do Clémenceau-a.

Iz mogova engleskih i francuskih imperijalista nikako se ne da iskorjeti bajka, da su Njemačka i Austro-Ugarska želiće rat i da su ga za vrijeme dugih godina mira pripremaju. Danas, gdje je kučnuo sudbonosni čas francuskoga naroda, pariske kolovodje više no ikad izobiljuju kitnjastim i bombastim frazama, kojim svoju domovinu, dovedenu na ivicu propasti, predstavljaju kao žrtvu njemačkih osvajačkih težnji. Nasuprot ovakvim fantazijama vrlo je zgodno, da se baš u času, gdje monarhijin njemački saveznik postizava najveće oružane uspjehe, što ih je do sada ove godine zabilježio, obrati pažnju na riječi, koje je francuski general Maitrot napisao dvije godine prije početka svjetskoga rata. Taj general veli: „Njemačka se vojska već nekih četrdeset godina nalazi kao u nekom snu, pošto evo skoro čitavo pola stoljeća nije izvršila nikakav ratnički pobjig. Jedna vojnička generacija, koju se vratile domovima, a da je samo platonski lizuća vojnički zanat. Kad bude kučnuo čas borbe, u njemačkoj vojsci neće biti ni jednoga vojnika, ni jednoga oficira, koji je prije toga već bio u ratu.“ Ma ovo mišljenje, koje do duše potiče od vojnog stručnjaka, možda ima samo simptomatičkog značaja, to je ono ipak značajno za preokret u mišljenju, na koji su Francuzi pružili dogadjaj. U onu su vrijeme u Parisu tunačili kao slabost čijenjenu, da su Njemačka i njen saveznik punih četrdeset godina sjedili s mirom i da su se svima silama trudili, da i nadalje očuvaju taj mir. Nije poznato, da li general Maitrot još i danas živ i da mu je tok ovoga rata priredio gorko razočarenje. Ako jeste, onda je morao uviditi, da su njegove pretpostavke bile tačne, ali da su zato bili pogrešni zaključci, koje je on na

osnovu njih stvarao. Njemačka nije želila rat, ali je bila spremna, da svakog momenta stupi u borbu, ako bi je ko na to prinudio.

Ali kako je ipak drukčije izgledalo u Francuskoj! Tamo su političari revanša, od Gambette do Poincaréa punih 50 godina neprestano ugušivali ideju mira, i sve činili, samo da dodje do rata. Baš zato, što su uvijek podjivali, moglo se kod njih i pojmeti mišljenje, da narod, koji je bio sloboden od ludila trajnog ratnog baščaranja, mora izgubiti sposobnost za rukovanje oružjem. Ova pogriješka se međutim grozno osvetila. Sa ovom obmanom pala je takođe i cijela politika revanša, pod kojom je Francuska toliko stejnala počev od frankfurtskog mira. Gorko je moralna „velika nacija“ ispatiti u posljednje vrijeme za ono, šta su njene vodje decenijama htjeli: da Francusku učine prvom silom na kontinentu, te da ponovo dospe na stupanj moći, na kojemu je bila za vlast Louisa XIV. i Napoleona I. Ova nuda učinila je da je Gambettina mržnja na Njencu planula živim plamenom. On nije propustio ni jedno sredstvo, da bi nacionalističkoj omladini ulio u glavu osvetničku misao, i uopšte visoku politiku upotrebo kao orudje svojih napokasnih ideja. On je bio taj, što je početkom osamdesetih godina svoju domovinu uvukao u dvostruki savez sa Engleskom i Rusijom, on je bio taj, koji je 1877. godine kovao planove satadanjim prijestolonasljednikom, potom kraljem Eduardom VII., o tome, kako bi se Njemačka mogla skršiti. Nije baš suviše poznato, da je on još 1879. godine račinao sa mogućnošću unutrašnjih nemira u Austro-Ugarskoj. Sta je on započeo, to su njegovi nastojani nastavili sa fanatizmom i ogrenjem, Deronlede, Felix Faure, Sadic-Carnot, Boulanger, Delcassé i Poloncaré, sve su to samo pojedina imena i etape na putu, koji je on svome zasljepljenom narodu ukazao. Ova garda nosila je pred cijelim narodom zastavu misli za odmaždu. Baš u znaku te iste misli prednijela je Francuska najteže žrtve: krediti Rusiji u milijardama, trogodišnju vojnu službu i ogromne troškove za vojsku i flotu. Nije uzalud jedan francuski general pisao 1913. godine: „Ni u jednoj vojski nije se toliko radilo, kao u francuskoj“. Pa ipak se danas Francusko na svima linijama približuje strašilo sloma. Solssons i Reims: obavda grada predstavljaju momentano uvertiru za tragediju, kojoj je klicao Gambetta a koja se završuje Clémenceau-em.

### Clémenceau-ov govor.

Otvaranje francuskog parlamenta. — „Otjerajte me!“ — Utjeha. — Američka pomoć.

Kb. Paris, 5. juna.

Parlament je otvoren uz prepune tribine. Clémenceau je izjavio da na interpellaciju o vojničkom položaju ne može odgovoriti. On je dao objašnjenja u armijskoj komisiji, a više u javnoj sjednici ne može kazati. On se čak protivi držanju tajne sjednice. U ime socijalističkih poslanika ima Cochin da dade objašnjenja. On poriče, da je neprijatelj vlasti. Ali sad se radi o sloru domovine. Clémenceau odgovara, da se pri kraju 6. dana bitke ne može izjaviti o vojničkom položaju. U toku je zvanično isledjenje o toku boje. Međutim on neće preduzimati što bilo protiv vojskovoda, koji su stekli zasluge u odbrih domovinama. Premoć Nijemaca potiče odale, što im je ocjepljivanje Rusije dopustio, da 200 divizija postave protiv saveznika. Trenutak je strahovit, ali bojni sreća će se hrabrošću francuskih vojnika već okrenuti. On pribosi vojski poklonstvo svoje i u ime naroda. Ministar predsjednik poštuje vojskovodje Foch i Petain. Foch ima povjerenje saveznika. U ratnom savjetu je zaključeno, da mu se oda javanaugh počast. Clémenceau vrati se ovim riječima: Ako nijesam svoju dužnost izvršio, oljerajte me sa ovog mjesto. Ali ako imam vaše povjerenje, onda mi dajte, da djelo pojedinih dovršim. Nijemci su se bacili na pustolovinu. Njihova je taktika, da nas demoralizuju, ali im to neće uspeti. Američani će skoro doći. Bojida je naša, a vlast i narod su na visini situacije. Komora je ministra predsjedniku priredila burne ovačije. Clémenceau se od tog brani i stavljaju pitanje povjerenja. Najposle je zaključeno, da se odloži odgovor na interpellaciju sa 377

### Odlučna ofenziva na zapadu.

Nijemci prešli preko Marne.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Budimpešta, 5. juna.

Dopisnik „Az Est“-a na zapadnom frontu javlja dozvolom njemačkog vrhovnog glavnog stana: Nijemci su na više mesta prešli Marne i sagradili položaje nalik na mostobrane. Kod Reimsa su dalje napredovali. Broj žrtava, naročito poginulih, veoma je neznan.

On: Počinjem razumijevati.

On: Vidite, ja bih htjela biti na mjestu one, zbog koje je Cavaradossi stavljen na muke. Nas ne draži to, ako niko ništa ne zna, ali smo pune ponosne smosvijesti, ako je neko zbog nas mučen, iako taj neko čuti. — Prije nego što doisprije na muke, moralno je ipak nešto proviriti, jer da nije bilo sumnje, ne bi ga pitali, niti mučili. Prava diskrecija nije ništa, nego igra sa čutanju, opremljivanje čutanja u umjetnost. Opasnost polnizdate riječi, pomiješana sa osjećanjem sigurnosti, koja nam zadaje prečukivanje druge polovine. — Sastavim prečutane tajne nemaju začina, nemaju draži. Ništa neće nikada zabaviti!

On: Ali —

On: Ovo „ali“ nije ništa drugo, nego ono „i“, koje ste mi malo prije prebacili. Vi hoćete da kažete time: ali ništa je svakojako pouzdano, bezopasno. Dragi moj prijatelju, kad bih ja tražila samo sigurnost, onda ne bih htjela ni o kome znati. A ipak ništa ne daje veće draži našem životu, nego kad se bez ozlede iz bitke vratimo kući. Ali ne možda, da u boji uposte ne idemo! Ja mogu tek onda da se radujem životu i sigurnosti, ako sam zdrava i čitava pobjegla od neke opasnosti... Ta cijeli život nije ništa drugo, nego samo ta Igra. Priroda zna, Šta radi... Mi se bavimo mišlju o smrti i radujemo se, što još živimo. I ko bi se htio tako obezbjeđiti protiv umiranja, da se ne bi htio uopšte ni rodit?

On: —

On: Ovo „ali“ nije ništa drugo, nego ono „i“, koje ste mi malo prije prebacili. Vi hoćete da kažete time: ali ništa je svakojako pouzdano, bezopasno. Dragi moj prijatelju, kad bih ja tražila samo sigurnost, onda ne bih htjela ni o kome znati. A ipak ništa ne daje veće draži našem životu, nego kad se bez ozlede iz bitke vratimo kući. Ali ne možda, da u boji uposte ne idemo! Ja mogu tek onda da se radujem životu i sigurnosti, ako sam zdrava i čitava pobjegla od neke opasnosti... Ta cijeli život nije ništa drugo, nego samo ta Igra. Priroda zna, Šta radi... Mi se bavimo mišlju o smrti i radujemo se, što još živimo. I ko bi se htio tako obezbjeđiti protiv umiranja, da se ne bi htio uopšte ni rodit?

On: Počinjem uvidjati, da nije sam imao pravo.

On: Da se za vas ne interesujem, ne bili vam sve to ni kazalo.

On: Vi, što stvari posmatrate sa folik duha, izvjesno ste opazili, da

Strah u Engleskoj.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Bern, 5. juna.

Londonski dopisnik talijanskog lista „Secolo“ ne može da zataj strahu, koji vlast u cijeloj Engleskoj. Zahvaljujući dolasku francuskih rezervi, njemačko je prodiralo, veli talijanski dopisnik do duša. Iako zastalo i Nijemci će bez sumnje u skoro biti ponovo osudjeni na malakslost, pa ipak se u Londonu trajno gaji teška zebnja, da neprijatelj u ovom kritičnom momenatu bitke može buditi koji način da iznenadi saveznike, n. pr. ofenzivom na kojoj slaboj tački, te da time stvoriti nov probor i da saveznike prisili na ponovno povlačenje njihovih rezervi, čime bi red i u pozadini bio još više uznenim. Zato je neophodno nužno, da se neprijatelju ne stupi više nikakvo zemljiste.

Evakuacija američkih ranjenika.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 5. juna.

Iz Washingtona javljaju zvanično, da američka vlada hoće da pošle u Evropu brodove Crvenog krsta, koji će prevoziti natrag u Ameriku ranjenike i bolesnike. O ovome je već izvještena njemačka vlada.

Englezi ne sahranjuju svoje poginule borce.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 5. juna.

Ratni dopisnik Schaeffer piše: Na ypernskim je položajima konstatovano, da Englezi do duša imaju urednih groblja, i to daleko iz domaćaja artillerijske vatre, ali da na samom frontu svoje vlastite poginule pred očima njihovih živilih drugova na najbezobzirniji način ostanjuju. Previše ovim riječima: Ako nijesam svoju dužnost izvršio, oljerajte me sa ovog mjesto. Ali ako imam vaše povjerenje, onda mi dajte, da djelo pojedinih dovršim. Nijemci su se bacili na pustolovinu. Njihova je taktika, da nas demoralizuju, ali im to neće uspeti. Američani će skoro doći. Bojida je naša, a vlast i narod su na visini situacije. Komora je ministra predsjedniku priredila burne ovačije. Clémenceau se od tog brani i stavljaju pitanje povjerenja. Najposle je zaključeno, da se odloži odgovor na interpellaciju sa 377

sam vam nešto nemoguće obećao. Ustalom, ja sam i sâm kazao, da je potpuna diskrecija nemoguća.

On: Vi ste tako nešto rekli.

On: Mi nijesmo odmah svjesni toga, da imamo posla sa pametnjom ženom, pa se po kadšto neko predstavi kao vitez bez straha i mane, kao potpuno savršen.

On: No, to se već može slušati.

On: Ta mi smo svi samo u pola ljudi. Sad, kad mogu sasvim otvoreno govoriti, priznajem,

manac Cooremansova vlada znači potpun preokret u politici belgijske vlasti prema Flamancima, a isto tako i aneksijskoj politici. Time Belgija napušta privredni rest. Belgija je dakle prva sporazumna država, koja javno kida sa sporazumnim rasnim i privrednim načelima.

## Iz Ukrajine.

Velikorusko-ukrajinski mir.

Kb. Kijev, 5. juna.

Ministarski savjet bavio se sa instrukcijama za ukrajinsko mirovno izaslanstvo. Savjet je riješio da se pregovori produže. Postojil ne-sporazum zbog demarkacione linije, o vraćanju željezničkog materijala, a naročito o značaju ravnopravnosti samostalne i nezavisne ukrajinske države.

## Suzbijanje boljševizma.

Kb. Kijev, 5. juna.

O nedavno izvršenim političkim apšenjima poluzvanično izjavljuju: Patrioti Ukraineri se ne apse, susbjaju se samo anarhistički prohtjevi, koje ispoljuju lica, koja bi u novi se-nat htjela da uvuku boljševizam.

## Skoropadskij kod generala Bolza.

Kb. Kijev, 5. juna.

Hetman Skoropadskij primio je posjetu austro-ugarskog generala Bolza, da se razgovori s njime o položaju, koji je u Odesi nastao raspunjanim gradskim uprave.

Značenje trgovinskih veza.

Kb. Kijev, 5. juna.

U Kijevu je otvoren ured austrijskog trgovinskog društva.

## Talijanske veleizdajničke afere.

Sudjenje sabotera krstarice „Benedetto Brin“.

(Naročili brzojav „Beogradskih Novina“.)

Bern, 5. juna.

„Berner Tagblatt“ javlja iz Lugana: Pred vrhovnim ratnim sudom u Rimu biće ovog mjeseca veleizdajnička parnica protiv četiri mornara, koji su prije godinu i pol bacili u vazduhu oklopnici „Benedetto Brin“.

## Rat na moru.

### NOVA POTAPLJANJA.

Kb. Berlin, 5. juna.

Wolffov ured zvanično javlja: Djelatnošća naših podmornica potopljeno je u zapornom pojusu oko Engleske 12.000 tona.

Načelnik admiralskog stožera mornarice.

### Potonuo engleski razrač.

Kb. London, 5. juna.

Admiralitet saopštava: 31. maja je potonuo poslije sudara jedan razrač. Nema nikakvih gubitaka.

## Sa Balkana.

### TURSKA.

Trgovinski putevi za istok.

U jednom članku lista „Jeni Medžuma“ upućuje Rešet-Safet-bej na značaj starih trgovinskih puteva, Halef-Bagdad-Južna Perzija i Trapezunt-Erze-

opazila, da se na vama vidi vaša ljubav, vaša ljubljiva sreća? O, dragi moj, kako ste kratkovid! (Gleda ga sa sažaljenjem i omalovažavanjem).

On: Dakle to znači —

Ona: Pogodili ste. Dajem vam „surgun-pasoš“. Pali ste iz najvažnijeg predmeta na ispit. Vi ste čovjek slab, naklonjen indiskreciji, sujetan. Da ste umjesto toga odmah rekli, da ste bljivi, ja bih vam odmah dala kratak i jasan odgovor. Ali vi ste se pretvarali, pa sam vam morala postaviti ovu zamku. (Smijeli se, klima glamov i prilazi drugoj grupi, — kako se to kaže u pozorišnim komadima).

## Istorijski kalendar.

Na današnji dan, 6. juna 1436. godine rođen je u Königsbergu u bavarskoj Fruskoj matematičar i astronom Regiomontanus (pravo mu je ime bilo Johannes Müller, ali je po obitaju ondašnjih naučnika uz o latinsko ime, i to po mestu rođenja; Regiomontanus-Königsberžanin). Studirao je u Beču kod G. Peuerbacha, pa je poslije snuti ovog posljednjeg i sam postavljen za profesora astronomije u Beču. 1461. godine otišao je sa kardinalom i uglednim naučnikom Bessarionom u Italiju, gdje je radio na prijevodu „Almagesta“ (Ptolomej, str. 433). 1468. godine vratio se u Beč, pa je zatim neko vrijeme živio na dvoru ugarskog kralja Matije Korvina. Njegad se 1471. godine nastanio u Nürnbergu, gdje mu je Bernhard Walther savio na raspoloženju sredstva, da tam dođe uz vježbarnu (prvu u Njemačkoj), radionicu za izradu astronomskih instrumenata i štampanju, koja se svojim odlučnim radom uskoro pročula u cijeloj Njemačkoj. 1475. godine pozvao ga je papa Sikst (Sixtus) IV u Rim, da tam sarađuje na ispravci kalendara, ali je Regiomon-

rum-Tebri-Sjeverna Perzija, za trgovacku vezu Turske sa istokom. Još i sada potječaju starih hanovi u Stambulu, kao Vallidehan i Vezir-han, na vrijeme, kad je Carigrad ovim trgovinskim putevima dobijao život. Rusija se trudila, da vezu između zapada i istoka prenese preko Kavkaza. Posljedica toga bilo je maglo cvjetanje Batuma. Zato, ne samo da padom stare Rusije dobijamo naše Izgubljene oblasti, nego i stare trgovinske puteve. Uspostavom ovih starih puteva — sa ili bez željeznice — kao i vezom zemalja, koja ekonomski otud nastaje, dobijamo i mi veliku moralnu korist, koja prevazilazi sve pojmove.

## BUGARSKA.

Političke posljedice poslete austro-ugarskog vladarskog para u Soiji.

O ovim posljedicama izjavio se bugarski poslanik na bečkom dvoru, Tošev, u „Reichspost“-u ovako: „Za bugarski narod ostaće ovaj dan kao istorijski dogadjaj najvećeg značenja. A ovo je značenje jasno. Aktuelna politička pitanja su se mnogo koječemu razbistrica. Vladarska posjeta uplivala je povoljno na obostrane prijateljske odnose. U ekonomskom kao i u političkom pogledu ima još dobar dio rada da se svrši.“

## GRČKA.

Protiv nasilne vladavine Venizelosa donosi „Savez Grka u Švajcarskoj“ ovaj protest: Mi u Bernu imamo venizelističko poslanstvo, koje sebe naziva zakonitim predstavnikom Grčke, i tako nije. To usurpatorsko izslanstvo osudilo je na smrt sve nas u Švajcarskoj, koji nismo pristalice Venizelosa, a naročito članove „Saveza Grka u Švajcarskoj“, jer ovaj savez, iznošenjem po njih nepovoljnih istina, izgleda da je vrlo nepogoden sadanjim vlasnicima u Grčkoj. Naš se rad nalazi u tome, da se sadanja vlasta u Grčkoj kaš protivzakona ne prizna. A kako bi i bilo moguće priznati jedan oblik vladavine, koja je silom stranog oružja nametnuta.

Je li istina ili nije, da je juna mjeseca 1917. gospodin Jonnart, kao glavni komesar Francuske i Engleske, potpomognut moćnom flotom i mnogobrojnom vojskom, došao u Atinu, gdje je primorao zakonitog vladaca da napusti svoju zemlju? Je li istina ili nije, da je tri dana docnije strana vojska, pošto je prethodno bila posjela Pirej i Atinu, silom doveila na vladavinu onog, koji danas upravlja sudbinom Grčke? Je li istina ili nije, da toj samovlašnjoj promjeni nije prethodilo nikakvo ogorčenje protiv svog kralja? Je li istina ili nije, da grčki narod nije nikad pitan, da li odobrava tu promjenu oblika vladavine?

Što se unutarnja politika tiče, mi razumije se ne možemo odobriti samovlasnicu i providni način, kojim taj oblik vladavine viši svoju moć, kojim teži da ukloni i uništi svoje protivnike.

Što se spoljne politike tiče, mi smo uvjereni, da će nas ratoborna politika, koju sadanji vlasnici u Grčkoj uporno vode, neizostavno dovesti do jedne katastrofe, naročito poslije mira zaključenog s Rumunjskom i Rusijom.

tanu u Rimu već 6. jula 1476. godine preminuo, kako tvrde, od kuge. Regiomontanus je prvi matematičar, koji je u Njemačkoj uveo studiju algebре, a usavršio je i trigonometriju, u kojoj je prvi uveo primjenu tangenata. Astronomski instrumenti, što ih je on radio u svojoj radionici, bili su veoma savršeni; primjenjivao je kuglove sa transversalnom podjelom. U nautici je uveo primjenu (zv. „jakovljeve palice“), koja je bila od velike koristi pri takom znamenitom pronađaku (Amerika 1492. god., pomorski put za Indiju 1498. god. itd.), do kojih je došlo nekoliko decenija docnije. Kristof Kolumbo i pronašao suvozemni put za Indiju Vasco da Gama (o kojima je već bilo govora na ovom mjestu) služili su se njegovim „Ephemeridama“. Od njegovih su naučnih djela najvažnija: „Calendarium“ (Nürnberg 1473. godine; ne njezakom i na latinskom jeziku); „De doctrina triangulorum“ (Venecija 1483. god.); „Dialogus contra Gerhardi Cremonensis in planetarium theoria deliramente“ (1474. godine); „De reformatione calendarii“ (1484. godine); „De conicis magnitudinibus longi tudineque“; „De triangulis omnibus“ i t. d. — 6. juna 1606. godine radio se u Romenu čuveni klasični francuski dramatičar Pierre Corneille. Corneille se školovao u jednoj isusovačkoj gimnaziji, zatim je studirao prava, ali nije bio ovareti advokatsku kancelariju. Poslije prvih uspjeha sa svojim dramatičkim prvcima „Mélite“ (1629. god.) i „Clitandre“ obratio je dramom „La veuve“ („Udovica“) na se pažnju kardinala Richelieu-a, koji ga je ukrigao u krug dvorskih pjesnika i odredio mu penziju. Pošto je pretrpio neuspjeh sa svojom tragedijom „Medée“ prešao je opet na komediju i napisao je čarobnu komediju „L'illusion Comique“, koja se održala na repertoaru punih trideset godina, i čija je svaka predstava predstavljala od-

## Traže se

(Nastavak.)

Društvo Crvenoga Krsta u c. i k. vojnoj guberniji u Srbiji poziva radi primanja novca niže imenovana lica da se javi, ako su u Beogradu licno sa legitimacijom (prijavnom listom), inač da pošlu tačnu adresu i označe najbližu poštu koja prima novac uputnicom.

I. Zastupnik u blagajniku društva Crv. Krsta u c. i. k. vojnoj glavnoj guberniji u Srbiji u Beogradu g. dr. Marjan T. Leku, prof., Dobračina ul. 16, svakog radnog dana od 2 i po do 4 i po sata po podne sa pozivom na broj koji se pred svakim imenom nalazi.

G.

Broj 2478 Gačić Milja udova Vojislava, Krenić; 2227, 3134, 4289, 1435 i 6121 Gligorijević Milosava, čin. min. fin.; 1266 Golubović Milovan, čuvar pruge, Prizren; 828 Grebenarović Vasa, pošt. čin. iz Sviljiga, Knjaževac; 1812 Grčević Jovan, učit., Kumanovo;

I.

Broj 2735, 3714, 4837 i 7018 Ilić Adam, skretničar; 680 i 708 Ilić Dimitrija porod., kapet., Vel. Selo; 1612 Ilić Dr. Dimitrije, Prizren; 2264, 3468, 4321, 6151 i 7691 Ilić Dragomir, knjigov. u penz.; 1613 Ilić Jelena, učit., Kraljevo; 1614 Ilić Lazar, učit., Kučevište; 1616 Ilić Spasoje, učit., Vodno sada Skoplje;

J.

Broj 1771 Jaćimović Menca, služ. gimnazije; 1617 Jakićević Stevana, uč.; 1622 Jakovljević Nestor, učit., Tajništa; 2556, 4714, 7237 i 7843 Jakovljević Vladimira porodica, poručn.; 1235 i 2987 Jančević Zaharja porodica, sveć. iz Gostivar; 1544 Jančić Veta Petra, Iončića, Gjilane; 1772 Jančević Dim. Darinka, služ. pol., Prizren; 1194 Jančević Jovan, služ. suda, Prizren; 2467 Jančević Angelija udova Aleksandra, Ivanjica; 1618 Janković Vasilje, učit., Veles; 2465 Jančić Stanija majka Velimir, Sveti-Ljubuški Posavs. Tamnava; 823 Jelenović Trandafil, profesor, Zajecar; 1619 Niš; 2475 Jelikić Leposava udova Blagoja, Jator, Javor, Posav. Tamnava; 1439 Jordanović Đorđe, učit., Prizren; 1624 Jovanović Despot, pol. posluž., Prizren; 1626 Jovanović Dimitrijević, učit., Gjermane sada Kruševac; 1777 Jovanović R. Dimitrija porodica, upravn. polic., Prizren; 1773 Jovanović Doda, pol. posluž., Kruševac; 1778 Jovanović P. Draga, učit., pomoćnik, Skoplje; 2271 Jovanović Jovan, blag. u penz.; 942 i 3480 Jovanović Mihajlo, sres. kapet. u penz.; 1061 Jovanović Milenko, kapetan; 1629 Jovanović Mladen, učit., Štrac; 2615 Jovanović Nikole porod., čin. min. vojn.; 883, 1050, 2279, 3483, 4335, 6164 i 7700 Jovanović Stefan, čin. min. gradj. u penz.; 1774 Jovanović Stojilko, pol. služ., Kumanovo;

K.

Broj 1820 Katačić Petar, učit., Prizren; 2086 i 2754 Katačić Darinka Krste, učit., Kosovska Mitrovica; 2177, 2289, 3492, 4344, 6173 i 7707 Klajć Vladimir, podkontrolar fabr. duv.; 1953 Kočić B. Isaka porodica; 1818 Kostić Gavril, učit., Tetovo; 2098 Kezarac Katarina A., kaf. iz Prištine; 1815 Kozić Ilija, učit., Kruševac; 2089 Krstić Života, čuvar pruge, Palanka; 1819 Krusak J. A. Vučić, učit., Štence; 1913, 2298, 3500, 4351 i 7712 Kuzmanović Milan, nadzorn. fabr. duv.

L.

Broj 2763, 3737 i 4860 Lazarević Dragutin, čuvar pruge; 1825 Lazarević Magdalena, učit., Prizren; 1824 Lazarević

M.

Sergije, učit., Leunovo; 920, 1120, 2303, 3505, 4356, 6183 i 7718 Lazarević Filip, pores. čin. u penz.; 1802 Lesić Nedić, učit., učit., Mayrovo; 1569, 2568, 3963, 983, 4724, 7184 i 8750 Letić Mihajla porodica, rez. poručn.; 2567, 8962 i 4723 Levi Živorada porodica, rezerv. ppoučn.; 2560, 3964, 4726, 7185 i 7851 Lukić Radomira porodica, kapet.

M.

Broj 1476 Madić Gj. porodica, ppoučn., Cinoglavet, Niš; 1519 Magljanac Zaka, Giljani; 1884 i 2303 Majzner Ivan, pores. čin.; 1211 i 2984 Maksimović Lazar, sveć. iz Gostivar; 1270 Malešević Luka, kočničar; 1072, 2310, 3510, 4361, 6188 i 7723 Manić Dragutin, posliž. nadređ. skupštine; 1882, 2311, 3511, 4362, 6189 i 7724 Manojlović Milenko, knjig.; 1571, 2314, 3513, 4364 i 7726 Marković Aleksandar, prakt. drž. kontrol.; 1638 Marković Mladen, učitelj, Prišnica; 2474 Marković Stana udova Bogosava K. iz G. Bukovice; 1640, 2776, 3748, 4871 i 7038 Martinović Vojislav, sres. čin., Mladenovac; 2780, 3752, 4875 i 7040 Mašić Ignjat, čuvar pruge; 2777, 3749, 4872 i 7037 Matejić Mata, čuvar pr

# POTPISUJTE VIII. RATNI ZAJAM!

I nedjeljom u 7. u jutro. — Putnički parobrodarski saobraćaj između Oršave i Žemuna i između Oršave i Bratia. Polazak iz Oršave za Žemun: nedjeljom, utorkom, četvrtkom u 6 sati u jutro. Iz Žemuna za Oršavu: nedjeljom, srijedom i petkom u 4 sata poslije podne. Iz Oršave za Bratia: ponедјeljkom i petkom u 4 sata poslije podne (srednje evropsko vrijeme). Iz Bratia za Oršavu: ponедјeljkom i četvrtkom u 1 sat 50 časaka poslije podne (zapadno-evropsko vrijeme). — Parobrodarski saobraćaj između Beograda i Smedereva: Odlazak iz Beograda za Smederevo nedjeljom i četvrtkom u 3 sata poslije podne iz Smedereva za Beograd utorkom i petkom u 8 sati u jutro. Parobrodarski saobraćaj na pruzi Budimpešta-Zemun-Bograd (Važi od 28. marta). Polazak iz Budimpešte dnevno u 10 sati uveče. Polazak iz Beograda dnevno u 5 sati ujutro. (Prvi brod kreće 30. marta). — Parobrodarski saobraćaj na pruzi Szeged-Zemun Polazak iz Szegeda (1. vožnja 31. marta) srijedom, petkom i nedjeljom u 5 sati u jutro. Polazak iz Žemuna za Titel-Szeged (1. vožnja 29. marta) srijedom, petkom i nedjeljom u 11 sati u noći.

## Evangeličko Bogoslužje.

U nedjelju 9. juna u 10 sati prije podne biće u evangeličkoj crkvi, Vuka Karadžića ul. br. 9, bogosluženje na kome će etapni sveštenik u Smederevu, Holzhausen, držati propovijed.

## Za fond cara i kralja Karla.

Beogradski kafardžija Vlada Veljković položio je za fond cara i kralja Karla c. i k. okružnom zapovjedništvu u Beogradu 100 kruna. Ova je sveta već npučena svojoj svrsi.

## Hladni dan.

Posljednjih nekoliko dana imamo dosta hladnih dana, kao da se nalazimo u mjesecu oktobru, a ne junu. Zahtljadnije je preko cijelog dana, a jutra i večeri su pravi jesenji. Na ulici se vide tople jesenje odjeće kao da nismo u posljednjim danima proljeća.

Kako nam javljava iz unutrašnjosti Srbije, zahtljadnije je takođe i u mnogim krajevima Srbije. Na mnogim mjestima bilo je kiše, negde manje, negde više.

## Javna prodaja.

Po odluci starateljskog suda izložice se javnoj prodaji zaostavština poč. Ljube Fajdića, na dan 26. juna ove godine u njegovom stanu u ulici Sibinjanin Janka broj 5. Prodaja će početi u 9 sati prije podne. Pozivaju se kupci, da na ovu prodaju dođu.

## Preseljen VIII. rejon.

Uredi osmog rejona, koji su se da sada nalazili u zgradu u Vidinskoj ulici broj 3, preseljeni su od juče u zgradu u Vidinskoj ulici br. 7, gdje su već otpočeli svoje tekuće poslove.

## Pomen.

Kosta — Koča Živković davaće četrdesetodnevni pomen svojoj dobroj i nikad neprežaljenoj suprudi Mariji — Maci u subotu 8. juna u 10 sati prije podne u crkvi na novom groblju (parcela 19.).

## Ispravak.

U juđerašnjem se broju našega lista potkrala na četvrtoj strani u posmrtnom oglašu štamarske pogriške. Stoji † Jela D. Bukovićeva mjesto „Jela D. Bukovićeva“.

## Najviše cijene trešanja 1 višanja.

C. i. k. vojni policijski komesarijat u Beogradu obznanjuje, da su najviše cijene za trešnje i višnje utvrđene u opsegu opštine grada Beograda sa 2 krunne, a u opsegu okruga beogradskog sa 1 krunom po kilogramu.

## Nikleni novac.

Nikleni novac od 10 helera, koji je do 30. aprila trebao da se povuče iz prometa i zamjeni, primaće vojne blagajnice i dalje u punoj vrijednosti pri plaćanju i razmjenjivanju.

## EKSPOZITURA PESTANSKE-UGARSKE KOMERCIJALNE BANKE

Beogradu — Knez Mihajlova br. 50.

### Specijalno odjelenje za šiljanje novaca ratnim zarobljenicima i interniranim.

Osnovna glavnica i pričuve 232,000,000 kruna.

Sa neizmjernom tugom javljamo, da ćemo davati godišnji pomen našem premlom.

## † Miloradu Vučkoviću

pravniku i policijskom pisaru

u subotu 8. juna u 10<sup>1/2</sup> sati prije podne na Novom groblju, na grobu mile mu sestre Mileve, parcela broj 13.

Beograd, Prote Matić

Tužni kontejner Petar i Anka, sestre: Zorka

Ljubica, braća: Dušan i Dimitrije.

## Ako rat traje deset godina...

### „Ratno-fizička“ kozerija.

Nek se čitalac ne uplaši: po srijedi je samo jedna hipoteza nekog francuskog naučnika, koji je sebi za predmet studije izabrao međusobni uticaj rata i vremena. On je pri tom došao do uverenja, da su anomalne pojave vremena u ratno doba posljedica artillerijskog dječevanja. Donosimo razgovor što ga je o tome imao sa nekim novinarem.

„Sva usta topovskih cijevi, stope u oštrom ugлу prema zemljinoj površini. Svaki pučanj stvara po jedan potres. Po pravilu o djeljivosti sile može se potres razdijeliti na dvije komponente. Jedna pokazuju na središtu zemlje, a druga tice paralelno sa zemljom. Stvar se time ne mijenja, što neprijateljska artiljerija putuje u obratnom pravcu...“

„U glavnom, da,“ primjećuje slušalač.

„Sile, koje djeluju u obratnom smjeru, poništavaju se medjusobno. Oni udarci, koji idu prema središtu zemlje, zbijaju se u svom djelovanju. A to znači tamjan toliko, da se putanja zemljine svake puncjeni pomalo makno u stranu. Zna se iziskustva, da je artillerijska paljba danju na obadvije strane jača, jer se noću meta ne može dobro raspoznať. To znači: svako novo bombardovanje uđaje nas od sunca. Tačnije rečeno: obbijanjem metaka, koji odu u vazduh, zemlja se sve više udaljuje od svog puta, te opisuje sve veći krug oko sunca, dok je dobija sve manje sunčane toplote. Vi me valjda razumijete?“

„Do vraka, da-li vas razumijem! Prema tome ide zemlja kol svake ofanzive dalje unazad. Ona se pri svakom bombardovanju povlači unazad. Strašljiva misao! Pri tom nije to samo udarac topa, koji utiče unazad, pa nam otima našo mjesto na suncu. Čak i bombe, koje nam padaju na glavu, inaju pravac prema središtu zemlje. Prema tome je svaka bomba udarac nogom za zemlju, i ona se time sve dalje gura iz kruga...“

„Vi ćete pojniuti“, opoče opet francuski naučnik. „Ako rat traje samo još deset godina, onda se može očekivati kao veoma vjeroatno, da će opet nastupiti ledeno doba.“

„A zar protiv toga nema nikakvog sredstva?“

„Ja ne znam nikakvo. Jedino, ako bi se zaraćene strane poslje zaključka mira sporazumjele, da tu štetu tako po-prave, što bi njihova ukupna artillerija samo noću pucala i to toliko godina, koliko je rat međutim trajao. Naravno, uz svečanu obaveznu, da svaki pokvareni top naknade novim. Samo se tako možemo nadati, da ćemo našu nesretnu planetu lagano opet ugrijati.“

„To su odista veoma loši izgledi za nas jedne zapadne Evropljane. A zar ne bi moglo i tako da se udesi, da se ta vježbanja u pučanju vrše na drugoj strani svijeta? Ja kao mislim, kad bi se skrije kakav lijeprat lamo kod naših antipoda?... Oni bi onda mogli mirno danju pucati?“

„To bi doduše bio već neki izlaz. Kad bi se stvar ozbiljno uzela, možda bi se čak i zemlja doveća bliže sunca.“

„Slavno! To bi nam pribavilo dvostrukе koristi; moglo bi se saditi šećerna trska i kakao!“

„O, da, ova nevolja u šećeru u čokoladi ne smije još jednom da se pojavi. Protiv toga se apsolutno za vremena moraju učiniti koraci.“

„Jedino, što se bojam, to je, što će se opet morati počupati zlog takve jedne tačke od vitalnog interesa, kao što je konačno udaljivanje zemlje od sunca. Onda bi ovde kod nas opet planuo rat. Morao bi se apsolutno zaključiti j-dan opšte evropski sporazum na kongresu o miru, a to je, da se samo noću snije pucati. Ja se bojam, da se zemlja neće više smiriti, pa ko je rođen u ledenu dobu, možda će u ekvatorskoj žezici slaviti svadbu. Ko zna, kuda ćemo još dojeti!...“

„Imamo još dosta vremena za razmišljanje“, završio je naučnik. Ova primjedba zadala je novinaru kako se čini najveću brigu...“

P. T.

## Ukrajinski grb.

U Ukrajini je imenovana komisija, koja će odrediti grb ukrajinskoj republići. Tom prilikom evo šta piše prof. Hruševski, predsjednik komisije, u socijalističkom revolucionarnom ligu „Narodna Vola“:

„Od svih ukrajinskih grbova nama je najbliži onaj iz doba hetmana, biva: jedan Kozak s puškom u ruci. Taj grb predočuje doista najbolje ukrajinsku državu, ali novoj republici ne pristaje nikako, a evo zašto:“

Tijem, što smo pozvali u život našu staru državu, nijesmo uspostavili hetmansku organizaciju u cijelosti, jer mi idemo za tim, da osnujemo novu državnu i društvenu formu. Mi ne ćemo čak ni to, da se samo i ponišli, da bismo htjeli oživjeti što je za-starjelo, i jednako ne možemo uzeti niti grb kijevskih vojvoda pod poljskom upravom, kao god niti grb kijevske vlade pod ruskim gospodstvom — naime sv. Mihajla Arhangela s mačem u ruci — jer se ti grbovi ne osnivaju na kakoj ukrajinskoj predaji. Bolje bi bilo, kad bismo uzeli za grb „zlatne zvijezde na lazurnoj pozadini“ — to su narodne boje — i kad bismo uzeli toliko zvijezda, koliko nova republika ima pokrajina. Mogli bismo takodje uzeti slovo „U“ — Ukrajina — u zlatnoj boji, a na lazurnoj pozadini, ili slova „UNR“ — Ukrainska Narodna Republika — takodje u zlatnoj boji i na lazurnoj pozadini, od prilike kao što je grb francuske republike — R F. —

Ali bismo tijem povrijedili pravila heraldike. Stoga ja predlažem, da uzniemo „zlatan plug na lazurnoj pozadini“. To bi bio simbol stvaralačkog i mirnog rada nove Ukrajine.

Više njega, na triju poljima, u polukrugu, mogli bismo pristaviti stare ukrajinske grbove, naime:

1. grb stare Veleke Vojvodine Kijevske;

2. grb Haličko-Volinjskog Kraljevstva — zlatnog lava na klisuri, a na lazurnoj pozadini;

3. hetmański grb — Kozaka s mačem u ruci.

Podnu, na dvama poljima, trebalo bi staviti grbove Kijeva i Lavova, dvaju središta ukrajinske renesanse: Kijev bio bi lak, a Lavov bio bi lav. Ispod grba mogli bismo staviti golubicu sa maslinovom grančicom, kao amblemu Veleke Vojvodine Rusijske poslije sjednjenja u godini 1657. pod hetmanom Vihovskijem.

Ja bili ćemo htio vidjeti u grubu kulturni, stvaralački i radni karakter naše nove republike“.

Na to uredništvo lista „L'Ukraine“, koji izlazi u Lausanne, nadovezuje ovu kritiku: „Dok se klanjam pred znanjem i kompetencijom ukrajinskog heraldičnog odbora, mislimo ipak, da je zašao s puta. Jer: ili je Ukrajina autonomna država velike ruske republike — pa bila ta republika ili „narodna“ ili boljševička ili menčevička ili socijalistička ili Miliukovljeva (kao što je arhadijska, donska i kronshtadtska republika) te se oseća u dnu duće rusificiranom i teži za knutom, čekajući cara, i tad ne treba nikakova grba:“

ili je Ukrajina nezavisna evropska država, kao i druge države, biva od dugo vremena potlačeni narod, koji uskršnjuje na nov život — kao što je na pr. Poljska, Finska i Litva — i tad joj ne treba da izumi nikakovog novog grba, jer već ima svoga.

Mi držimo, da je jedini grb Ukrajine „srebrni andjeo, koji u desnicu nosi zlatni plameni mač“ (sv. Mihajlo).

To nije bio samo grb kijevske vlade ili palatinat, već i velikih vojvoda, kijevskih suverena, i kao takav bio je priznat kao ukrajinski grb, jednako

kao što je zlatan lav na lazurnoj pozadini priznat kao grb Galicije. Mogla bi se dodati još i dva Kozaka, koji drže grbe...“

Prije svega dakle neka Ukrajina bude evropska država, a ne niti ruska niti crnačka niti utopistična, i nek niti novo ne izumi, kad ima svoj vlastiti grb, koji je tako lijep, kao što je i njezina prošlost lijepa“.

„Ta ovaj je stan moj; platila sam kiriju još za dva mjeseca unaprijed“,

## A. Grin:

## DAN ODMAZDE

### (Nastavak).

Do sada mi nije pošlo za rukom, da pronadjem čovjeka, koji je mom ocu kupio revolver, a od koga sam se nadao, da moći da dobijem izvjesna obavještenja. Prema opisu, što sam ga o njemu dobio, to je bio krupan i razvijen čovjek, a po licu bio je rošav. U kući pač, u kojoj je Mary stanovala, prije no što će doći ovamo, prije kratkoga vremena vidjen je isti tukav čovjek. Ako bi to zbilja bio isti onaj?

„Ali, molim vas, one su sobe tako moje, imam još prava na njih!“

„To jest; ali je imam kao neki predsjedac, da je to baš glavom onaj čovjek.“

„Cudi me, što ga onda niste potražili!“

„To sam učinio, ali nisam postugao svoj cilj. No sada ću ponoviti taj pokušaj. Ono, da duše teško da ću u onoj kući naći lično onoga čovjeka, ali ću tamo možda dobiti obavještenja, koja će me odvesti na njegov trag!“

„A što ćete time dobiti?“

„Nadam se da ću od njega moći da saznam, postoji li opasnost da jednog dana iskršne preda me ta Natalija Yelverton.“

„Od njega?“

„Znam, to zvuči malo nerazumljivo, ali na koga bih se inače mogao obratiti? Moja nada da unesem svijest u ovu tamu, izjavioće se, ali ja neću ništa propustiti da učinim. Odmah večeras ću se oduvesti tamo u onu kuću.“

„Daj Bože, da

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . . . 10 helera  
Pripisano: Petna jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . . . 40 helera  
Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . . . Kruna 4  
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

: MALI OGLASI :  
PRIMAJU SE KNEZ MIHAJLOVA UL 38

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . . . 10 helera  
Pripisano: Petna jednog milimetar, retka (70 mm široko) staje . . . . . 40 helera  
Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . . . Kruna 4  
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

Knjžara „Napredak“	Beograd	117-xii
Maksa Berk,	Bivši Ljudi	1-50
Priprevke	Strazi	1-
Vlaj,	Crveni Pečat	1-
Andrejev,	Priče sedmoro o-	2-
bebenih	Pribiševski,	1-50
Faga,	De Profundis	1-
Vestina Čitanja	Nordin,	2-
Laz u braku	Tolstoj,	1-
Kornej Vasiljev,		1-



DIPLOMIRANI DENTIST  
Beograd, Kralj Milana ul. 57.  
Specijalista za vještacke zube  
u zlatu i kaučku po najboljoj  
američkoj metodi. Izrađa solidna. Materijal najbo-  
lje kakovete. Prima od 8-12  
i 2-6 sati po podne. 1045

Kupovine i prodaje.

Štrikade mašine  
za čarape, kapute, svitere itd.  
prodaje i kupuje

Milan Tolmačev,  
Budimpešta  
IV. Szerb-ut. 9II-15.

A 3114-2

Majevitini cipele  
za ljetno jevo — sandale — sa  
žakom, od bukovog drveta. U  
svima veličinama dobila je  
radnja R. Remano, Kralja Mi-  
lana ulica 83 (preko puta ofi-  
cinskog doma). 37301-2

Ko ima  
ženskog i muškog vešnja,  
čaršava i t. d. na prodaju, a  
želi dobiti dobru cijenu, neka  
se samo jednom dopisom karton  
obrati sa tačnom a-  
dresom na Birčaninovu ulicu  
br. 20. 37302-2

Jedan veliki  
nov pirotski čilić  
i ostale stvari na prodaju.  
Makedonska 48, ulaz iz Kon-  
dine ulice, vidjeti se može od  
11-12. 37329-2

Manju kuću na prodaju  
u blizini Terazija, sa dugom  
Uprave Fondova ko ima neka  
te javi administraciji pod zna-  
kom „Manja kuća 1019“. 37376-2

Traže se  
pruzne boje

id 07 i 1 litra u većoj i ma-  
joi količini. Obratiti se ad-  
ministraciji pod „Boce 1022“. 37386-2

(Lasa Wertheim i Stednjak  
Spored) veliki sa 2 rešne, pro-  
lje se. Upitati Miloša Popovića,  
Sv. Savska 14 (u avlju). 37398-2

Prispala je veća količina  
muških slamenih šešira  
i raznim bojama i prodaje uz  
vrlo niske cijene radnja Willi  
Schossberger, Saborna 30.  
37421-2

U prote Mateje ulici br. 33  
tma na prodaju

sochnog namještaja.  
Upitati gazzdaricu od kuće.  
37431-2

Numještenja.

fabrika cigareta u Smederevu  
traži mladje radnici

za dalja obaveštajenja upitati  
Lomna ulica br. 15 od 9-10  
jati prije podne. 37364-3

Jedan tečaju

potrebuje Knjižara Napredak,  
Beograd, Knjaz Mihajlova 9.  
1176-3

Žena srednjih godina

to zna kuhati, potrebna je  
tad dvije osobe. Stupiti može  
dimah. Prijaviti se do podne,  
Kolarčeva ul. br. 9. 37385-3

Tražim bolju radnicu

abla bolje kućne poslove. Plata  
hrana dobra. D-r Milivoje  
Černanović, Matapova ulica  
br. 38. 37365-3

Tražim za svoju radnju

Jednog dječku

koji govoriti srpski i njemački,  
14-16 godina star. Paulina  
Loške, Knez Mihajlova 3.  
37407-3

Tražim jednu djevojku

od 14-16 godina za poma-  
ganje kućnih poslova. Dobiva  
hranu, stan i odgovarajući  
plat. Prijaviti se od 1-4 sata  
poslije podne u Resavskoj  
ulici 69. 37416-3

mladji pomocnik.

Stupiti može odmah.

37430-3

Bankarski činovnik traži  
starijanu, čistu, udobno

namještenu sobu

za električnim osvjetljenjem i  
poslugom. Ponude u oglasno  
odjeljenje o. l. pod „Soba  
1921“. 37384-4

Razno.

Izgubio sam

notes sa legitimacijom, koja  
glasi na Miltinu Petroviću.  
Molim onoga koji je bude na-  
šao, neka donese u adminis-  
tracijsku listu, gdje će dobiti  
nagrada. 37420-5

Uzela bih

Klavir

pod najam i to odmah. Po-  
nude stari administraciju pod  
znakom „Klavir 1023“. 37389-5

Pogledajte naš izlog!

Photo Pick-Riček, Beograd,  
Kralj Milana ulica 42. Naj-  
jevitije silke, povećavanja,  
snimci za legitimacije.

37159-5

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim poradite, da dobijem  
platu moga muža Tadora Ni-  
kolića, avizera pri brozovnom  
magacinu B. Z. S., koju nisam  
primala od septembra 1915.  
god. Što sam primila to je  
bila jedna poljska prošle go-  
dine u avgustu mjesecu. Mol-  
ivas Marija Tadora Nikolića,  
Kosančićev venac 8, Beograd.  
37400-8

Zajedno sa legitmacijom, koja  
glasi na Miltinu Petroviću.  
Molim onoga koji je bude na-  
šao, neka donese u adminis-  
tracijsku listu, gdje će dobiti  
nagrada. 37420-8

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim izvestite me, da li je  
živ i zdrav moj muž Mita Kar-  
apantić, profesor i rezervni  
oficir VIII puka. U velikoj sam  
brizi, jer 8 mjeseci nemam nikak-  
vog izvještaja, niti mi no-  
vac salje, niti meni niti sta-  
rom ocu, a bez svakoga smo  
prihoda i pomoci. Porađite,  
da nam se redovno salje od  
njegove plate novac i to što  
prije. Zahvaljuje na dobroti  
unaprijed Zagorka M. Kara-  
pančić, Smederevo. 37391-8

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim izvestite me, da li je  
živ i zdrav moj muž Mita Kar-  
apantić, profesor i rezervni  
oficir VIII puka. U velikoj sam  
brizi, jer 8 mjeseci nemam nikak-  
vog izvještaja, niti mi no-  
vac salje, niti meni niti sta-  
rom ocu, a bez svakoga smo  
prihoda i pomoci. Porađite,  
da nam se redovno salje od  
njegove plate novac i to što  
prije. Zahvaljuje na dobroti  
unaprijed Zagorka M. Kara-  
pančić, Smederevo. 37391-8

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II četa, II  
bataljon, VII puka, III poziva;  
Milan Radojević, bol-  
ničar VII puka i Milutin Mar-  
ković, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva; Života Radoje-  
vić, I četa, I bataljon, VII  
puka, I poziva, svi iz seli Stoj-  
nika, sreza kosmajskog. Bla-  
godaran ostajan, Mijoilo Ži-  
vanović, iz Stojnika, Beograd.

Jovanu Premoviću, Geneva.

Molim da mi se javi gdje se  
nalaže moj muž Sima Jovanović,  
naredniku telegrafskog  
odjeljenja I poziva Šumadijske  
divizije i Cedomira Jovanovića,  
pisara Štaba artillerijskog Šumadijske  
divizije I poziva, VII puka II  
četa, II bataljon, VII puka, III  
poziva; Radojević II